



SETSWANA HOME LANGUAGE
 GRADE 2 – BOOK 1
 TERMS 1 & 2
 ISBN 978-1-920458-23-2
 THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
 14th Edition



a b c d e
 f g h i j
 k l m n o p
 q r s t u
 v w x y z

PUOGAE YA SETSWANA – Mophato 2 Buka 1

ISBN 978-1-920458-23-2

E t'habolotswe
 e bile e tsamaelana
 le PPKT



Bb



Cc

Gg



Ff

Ee



Mophato 2



Leina:

Tlelase:



basic education
 Department:
 Basic Education
 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

PUOGAE YA
 SETSWANA

Buka 1
 Kgweditharo
 1 & 2



Mme Angie Motshekga,
Tona ya Lefapha la
Thutotheo



Ng. Reginah Mhaule,
Motlatsatona wa Lefapha
la Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe bana ba Aforikaborwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa Tona ya Lefapha la Thutotheo, Mme Angie Motshekga le Motlatsatona wa Lefapha la Thutotheo, Ng. Reginah Mhaule.

Dibukatiro tsa Rainbow ke phitlhelelo nngwe ya Lefapha la Thutotheo e e lebisitsweng mo go tokafatseng bokgoni jwa barutwana ba Aforikaborwa ba mephato e merataro ya ntlha jaaka e le maikaelelomagolo a Lenaneotiro la Puso. Porojeke e, e etleeditswe ke Lefapha la matlotlo la Bosetshaba. Ketleetso e, e kgontshitse Lefapha go kwala le go rebola dibukatiro tse mo dipuong tsotlhe tsa semmuso kwa ntle go tuelo epe.


Re solofela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solofela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona o tlaa e itumelela mmogo le bona.


Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.


MAIKARABELO A BASWA BA AFRIKA BORWA

<p>Tekatekano</p> <p>Tshwara motho mongwe le mongwe sentle le ka go lekalekana. O se ka wa kgetholola.</p> 	<p>Seriti sa botho</p> <p>Tlotla mongwe le mongwe. Nna bonolo le pelonomi.</p> 	<p>Botshelo</p> <p>Botshelo jotle bo botlhokwa. Tlotla botshelo bongwe le bongwe.</p> 
<p>Lelapa</p> <p>Tlotla batsadi ba gago. Nna bonolo le boikanyego mo lelapeng la gago.</p> 	<p>Thuto</p> <p>Tsena sekolo, o ithute mme o bereke ka natla. Obamela melao ya sekolo.</p> 	<p>Mmereko</p> <p>Thusa lelapa la gago ka mmereko kwa gaeno. Bana ba se ka ba patelediwa go batla mmereko.</p> 
<p>Kgololosego le pabalesego</p> <p>O se ka wa gobatsa, wa dipisa kgotsa wa tshosetsa ba bangwe, gape o se ka wa letla ba bangwe go dira jalo. Rarabolola tlhokakutlwisano ka mokgwa wa kagiso.</p> 	<p>Dithoto</p> <p>Tlotla dithoto tsa batho ba bangwe. O se ka wa senya dithoto e bile o se ka wa utswa.</p> 	<p>Bodumedi. Tumelo le dikakanyo</p> <p>Tlotla ditumelo le dikakanyo tsa batho ba bangwe.</p> 
<p>Tshireletsego</p> <p>Tlhokomela lefatshe. O se ka wa senya metsi le motlakase. Tlhokomela diphologolo le dijwalo. Tshola legae le tikologo ya gago di le phepa e bile di babalesegile.</p> 	<p>Boagi</p> <p>Nna Moafrikaborwa yo o siameng e bile a le boikanyego. Obamela melao, mme o netefatse gore batho ba bangwe ba dira jalo le bona.</p> 	<p>Kgololosego ya puo</p> <p>O se ka wa gasagasa maaka le lethoo. Netefatsa gore batho ba bangwe ga ba rogakiwe e bile ga ba utlwiwiwe bothoko.</p> 



glue







Clock


Cut out the clock and then the hands of the clock. Use the clip (a splitpin) to fasten the hands to the clock so that they can turn around. Now use your clock to show your friends the time.

At the same time fasten this hand to the weather clock on the back of the clock.



Attach the hand to the weather chart and then turn it to show what the weather is like each day.

Cut out the animals on the previous pages and stick them on the next pages to show where they live.



Mophato 2



P u o g a e

ya SETSWANA



Buka e ke ya ga:

SETSWANA

Buka





D
i
t
e
n
g

Thitokgang 1: Re boela kwa sekolong

Kgweditharo 1: Beke 1 - 5



1 Re boela kwa sekolong 2

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Medumo: ditumanosi a e i u
Ikatiso go kwala tlhaka Aa
Go kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la tiriso ya mafoko.
Mafoko a tswaelo

2 Ke boetse kwa sekolong 4

Thala setshwantsho sa se o se dirileng mo malatsing a boikhutso
Thutiso ya go kwala (tlatsa ka esi, nosi, tshamekile go feleletsa dipolelo tse)
Thutiso ya go kwala (Kwala ka ga se o se dirileng mo malatsing a boikhutso a dikolo.
Thutiso ya bothabiso (Feleletsa khalentara ka go tlatsa malatsi a a togetsweng a beke le ka go thala setshwantsho sa go bontsha gore ba dira eng letsatsi lengwe la beke.

3 Diaparo tsa sekolo 6

Puiso e e amoganwang (puisano)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: (ditumanosi a e i o u
Ikatiso go kwala tlhaka Bb
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

4 Diaparo tsa me tsa sekolo 8

Thala setshwantsho sa gago o apere yunifomo ya sekolo.
Tlatsa dintlha tsa gago ka sebele
Kwala dipolelo ka ga setshwantsho sa gago.
Thutiso ya bothabiso: Naya diaparo tse di mo ditshwantshong maina.

5 Mosimane yo mošwa kwa sekolong 10

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: (ditumanosi a e i o u
Ikatiso go kwala tlhaka Cc
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

6 O amogetswe mo sekolong sa rona 12

Diragatsa motshameko o o k ga ka moo o ka amogelang mosimane kgotsa mosetsana yo mošwa.
Tekathaloganyo: Tlatsa maina a a togetsweng go bontsha gore o a thaloganyo.
Kwala dipolelo ka ga tsala ya gago.
Thutiso ya bothabiso (Batla tsela ya gago ya go ya kwa sekolong mo bobing jo jwa segokgo)

7 Metshameko ya sekolo 14

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: kg, tl, m
Ikatiso go kwala tlhaka Dd
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

8 Ke rata metshameko 16

Thala setshwantsho sa motshameko o o ratang go o tshameka
Kwala dipolelo ka ga gore ke metshameko efe e o e ratang kana e o sa e rateng
Kwala dipolelo ka ga motshameko o o ratang go o tshameka.
Tshimologo ya ditshwantsho mo dithlophontsing

9 Mooki o tla mo sekolong 18

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: oo le ui
Ikatiso go kwala tlhaka Ee
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

10 Mooki a re ke ... 20

Go bopa dipolelo tse di ikaegileng ka ditshwantsho. Simolola ka Ke tshwanetse ...
Kwala dipolelo di le tharo ka ga bothelo jo bo itekanetseng
Kwala dipolelo o simolola ka Ke kgona go... le Ga ke kgone go...
Dirisa madiri
Thutiso ya bothabiso: Go golaganya mafoko a a nang le medumo th le kgelele ditshwantsho

11 Re a ja kwa sekolong 22

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: modumo ee

12 Dijo tse re dijang 24

Thala ditshwantsho tsa se o kgonang go se nkelela, latswa, ama, bona le se o kgonang go se utlwa. Tlotlela tsala ya gago ka ga ditshwantsho tsa gago.
Naya ditshwantsho tse tsa dijo maina
Kwalolola dipolelo tse o dirisa matshwaopuiso a a nepagetseng (khtulo, letshwaotsiboso le letshwaopotsio)
Golaganya mafoko le ditshwantsho tse di nepagetseng.
Tshwaya dijo tse wena le tsala ya gago le di ratang.

13 Re dire tirogae 26

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: modumo mm
Ikatiso go kwala tlhaka Gg
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

14 Ke dira tirogae ya me ka dinako tsoitlhe 28

Diragatsang motshameko ka sebedisebedi.
Thala mola magareng ga ditshwantsho tse pedi tse di nang le modumo o o tshwanang (seka: ngwedi le ngwetsi)
Kwala dipolelo ka ga go dira tirogae.
Thutiso ya bothabiso: Khalara mme o leibolele setshwantsho.

15 Diteko 30

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: ng le g
Ikatiso go kwala tlhaka Hh
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

16 Matlha a bothokwa 32

Buisa khalentara
Botsa ditsala tsa gago gore malatsi a bona a botsalo a leng.
Malatsi a botsalo a mme morago o kwale matlha fa thoko ga maina a bona)
Tlatsa maina a bona mo kgweding e e mo khalentareng.
Ikatiso go kwala letha la letsatsi la gago la botsalo

Thitokgang 2: Malapa le ditsala

Kgweditharo 1: Beke 6 - 8

17 Malapa a a farologaneng 34

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: b, th le tsh
Ikatiso go kwala tlhaka Ii
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

18 Lelapa la me 36

Thala setshwantsho sa lelapa la gaeno
Leibola ditshwantsho tse tsa ditokologo tsa lelapa la gaeno
Kwala ka ga lelapa la gaeno.
Thutiso ya bothabiso (Tlhopelha mongwe le mongwe mo lelapeng la gaeno mpho. Bua gore o tlaa naya mang mpho nngwe le nngwe.

19 Ke ne ke tsenetse moletlo wa lenyalo 38

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: ts, l le ng
Ikatiso go kwala tlhaka Jj
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

20 Ke ne ka ithabisa thata kwa lenyalong 40

Diragatsa motshameko ka ga kgang.
Nomora ditshwantsho go bontsha tatelano ya ditragalo tsa kgang.
Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.
Thutiso ya bothabiso (Go simolola dithlophontsi)

21 Ditsala tsa me tse di siameng 42

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: nn, aa le mm
Ikatiso go kwala tlhaka Kk
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo



22 Ka ga ditsala tsa me 44

Diragatsa motshameko ka ga go thusa motho yo mongwe.
Kwala dipolelo ka ga go thusa kwa gae le kwa sekolong
Kwala dipolelo ka ga mongwe yo o go thusang
Tshameka motshameko wa mafoko wa medumo

23 Re tlhokomela diotlwana tsa rona 46

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: j, tl
Ikatiso go kwala tlhaka Ll
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

24 Diotlwana tsa rona 48

Thala setshwantsho sa phologolo e o akanyang gore e ka nna seotlwana se se siameng
Kwala temana ka ga kgang
Tlatsa medumo ya ea, ao, a le u go feleletsa mafoko
Golaganya ditshwantsho go bontsha nako ya letsatsi (moso, maitseboea kgotsa bosigo)

25 Go tshola legae la rona le le phepa 60

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: ph le ee
Ikatiso go kwala tlhaka Mm
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

26 Kwa gae 52

Thala setshwantsho sa se o sa rateng go se dira kwa gae. Tlotlela tsala ya gago kaga setshwantsho.
Kwala dipolelo o simolola ka Ke rata ... le Ga ke rate ...
Feleletsa mafoko o dirisa medumo sl, sw, sh, cr
Thala setshwantsho sa se o se dirang mo mmosong, mo maitseboeng le bosigo.

27 Re ikatisa rotlhe 54

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: ngw, l, le aa

28 Ikatiso le metshameko 56

Tlotlela tsala ya gago gore o rata metshameko efe le gore ke metshameko efe e o sa e rateng
Feleletsa dipolelo o simolola ka Ke a o rata kgotsa Ga ke o rate)
Kwala malatsi a beke ka taeano e e siameng.
Thala setshwantsho sa se o ratang go se dira mo go lengwe la malatsi ao
Thutiso ya bothabiso (Bua ka ga setshwantsho. Bolelela tsala ya gago gore ke diio dife tse di gaufi le gore ke dife tse di kgakala)

29 Re leka go ja sentle 58

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: aba, ala le ona
Ikatiso go kwala tlhaka Oo
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

30 Podi mo tshingwaneng 60

Ka sebedisebedi, diragatsang motshameko wa kgang.
Nomora ditshwantsho go ya ka tatelano ya kgang.
Kwala polelo ka ga sengwe le sengwe sa ditshwantsho.
Lebelela mebalala. Bolelela tsala ya gago gore ke mebalala efe e e o boneng fa o tswaka mebalala e mmogo.

31 Go thusa batho ba bangwe 62

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Tshwaya Ee kgotsa Nnyaya)
Medumo: g, ny le k
Ikatiso go kwala tlhaka Pp
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

32 Go thusa batho ba bangwe 64

Diragatsa motshameko ka ga go thusa kwa gae
Kopa ditsala di le 5 gore mmala o ba o rata thata ke ofe. Kwala maina a bona le mebalala go feleletsa theibole.
Kwala kgang ka ga mongwe yo o mo thusang
Batla tsela ya gago go tswa kwa sekolong go ya kwa lepateleng mo bobing jo jwa segokgo)



Thitokgang 3: Dikgang tse di monate

33 Go tswa leeto 66

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Puosebui
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: ntl le ts
Ikatiso go kwala thaka Qq.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

34 Dikgang tse di monate 68

Bua ka ga leeto le o batlang go le tswa.
Thala setshwantsho mo sekipeng go bontsha gore o tlaa bona eng.
Mainatota o dirisa ditlhakagolo.
Kwala dipolelo ka ga lefelo le o eletsang go le etela.
Tshameka motshameko wa dimpho o dirisa mang, goreng le lekopanyi gonne.

35 Re ya kae? 70

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: ng, l, ua
Ikatiso go kwala mafoko a a nang le modumo eng
Ikatiso go kwala thaka Rr
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

36 Ke batla go bona... 72

Bua ka ga mafelo a o ratang go a etela. O batla go bona eng kwa teng?
Nomora ditshwantsho go bontsha taelano ya kgang. Morago o tlotlele tsala ya gago kgang e o e bonang mo ditshwantshong.
Kwala dipolelo ka ga se o se bonang mo ditshwantshong.
Thala difatlego mo letlhabapheteng la bese mme o khalare bese.

37 Bese e tsamaya mo metseselegang 74

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: m, d le tl
Ikatiso go kwala thaka Ss.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

38 Go kgabaganya dipolasa le dikgwa 76

Thutiso ya a re direng (Thala ditshwantsho tsa se bana ba se bonang)
Thutiso ya a re kwaleng (Kwala dipolelo ka ga setshwantsho sa gago)
Thutiso ya a re kwaleng (Tlatsa lefoko le le nepagetseng)
Thutiso ya bothabiso (Bontsha mokgweetsi wa bese ka moo a ka tswang ka teng mo mararaaneng a a sekgwa)

39 Go kgweetsa mo toropong 78

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: m le ts
Ikatiso go kwala thaka Tt.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

40 Pule o tshabile 80

Diragatsa motshameko go bontsha gore o thaloganyana kgang.
Nomora ditshwantsho tsa kgang ka taelano e e nepagetseng.
Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.
Tshameka motshameko wa mafoko go boeletsa medumo.

41 Re bona sethano se segolo 82

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: ng, tsh, y le ph
Ikatiso go kwala thaka Uu.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

42 Diphologolo tse dingwe 84

Thala setshwantsho sa phologolo e o batlang go e bona. Tlotlele tsala ya gago ka ga setshwantsho sa gago.
Kwala dipolelo ka ga setshwantsho sa gago.
Thala mola go feleletsa dipolelo go bontsha gore o thaloganyana kgang.
Feleletsa mafoko o dirisa t, p, ti le th. Morago o golaganye lefoko le setshwantsho se se siameng)
Taelano ya alefabe: Feleletsa setshwantsho mme morago o se khalare.

43 Bese e ya kwa lebopong 86

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng

Kgweditsharo 2: Beke 1 - 5

Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: nw kwa tshimologang ya lefoko le ua kwa bokhutlong jwa lefoko

Ikatiso go kwala thaka Vv.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

44 Re sa ntse re le kwa lebopong 88

Go kwala lenaneo
Go kwala posekarata
Go kwala malatsi a beke ka taelano.
Bua gore o dira eng mo letsatsing lengwe le lengwe
Kwala dipolelo ka ga se o se dirang letsatsi lengwe le lengwe.
Kopanya maronthorontho mme morago o khalare setshwantsho.

45 Re nako ya go boela gae 90

Puiso e e amoganwang (Dithhogo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: medumo ya tsh, th
Ikatiso go kwala thaka Ww.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

46 Re boela gae 92

Thala setshwantsho go bontsha gore o thaloganyana kgang.
Bopa dipolelo ka ga kopanya dikarolo tse pedi.
Kwala temana ka ga nako e o kileng wa ipona o utlwiwe bothoko ka yona
Tshameka motshameko wa mafoko go ikatisetsa medumo.

47 Re boetse mo phapaborutelong 94

Puiso e e amoganwang (Kanelo, puosebui)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: medumo ee, kg, r le l
Ikatiso go kwala thaka Xx.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

48 Re boetse gae 96

Bega dikgang
Kwala dikgang
Bopa dipolelo ka ga kopanya dikarolo tse pedi.
Thala tsela ya bese go ya ka taelano yak gang go bontsha gore o a thaloganyana.

Thitokgang 4: Tikologo

49 Pula ya matlakadibe 98

Puiso e e amoganwang (Kanelo, puosebui)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: medumo tsh, n, aa le ngw
Ikatiso go kwala thaka g.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

50 Pula ya matlakadibe 100

Bolelela pele bokhutlo jwa kgang.
Thala setshwantsho ka ga kgang.
Kwala bokhutlo jwa kgang.
Buisa bokhutlo jwa kgang.
Khakara setshwantsho se se ka ga kgang.

51 Pula ya sefako 102

Puiso e e amoganwang (Kanelo, puosebui)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: medumo w, h le ae
Mokwalo: Kopolola polelo.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

52 Morago ga pula ya sefako 104

Bua ka ga kgang
Nomora ditshwantsho go bontsha taelano ya kgang. Morago o tlotlele tsala ya gago kgang e.
Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.
Feleletsa mafoko a a nang le la, mo, ro, wa, kgw le th mme morago o a golaganye le ditshwantsho tse di nepagetseng.
Tlhalosa setshwantsho

53 Ke kile ka bona segagane 106

Puiso e e amoganwang (Kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: medumo ts, au le th
Mokwalo: Kopolola polelo.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

54 Segagane se se boleta se sesweu 108

Thala setshwantsho sa se o akanyang gore Bongi o se dirile fa a ne a tshamekela mo segaganeng. (tlatsa diphallha mo ditragalolong)
Kwala dipolelo ka ga setshwantsho sa gago.
Tlatsa ditumansi go feleletsa mafoko gore a golagane le ditshwantsho tse di nepagetseng.

55 Ditlha 110

Puiso e e amoganwang (Puisano)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: tsh, tw, nn le th
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

56 Ditlha tse nne 112

Tlotlele tsala ya gago gore o rata eng le gore ga o rate eng ka ga setlha sengwe le sengwe. Bua ka ga mefuta ya diaparo tse tshwantsheng go di apara setlha sengwe le sengwe.
Kopanya dikarolo tse pedi tsa polelo.
Kwala dipolelo ka ga setlha se o se ratang le ka ga setlha se o sa se ratang.
Tlhalosa setshwantsho go bontsha gore segagane go gola jang go tloga mo kgatong ya go nna le.
Khalara setshwantsho sa segagane.

57 A pula e tlaa na gompieno? 114

Buisa tshate ya maemo a bosa mme o bue gore bosa bo tlaa ema jang letsatsi lengwe le lengwe.
Araba dipotso tsa tekathaloganyo tse di ka ga tshate ya maemo a bosa.
Medumo: dithnongwamoro go ng.
Kwala dipolelo mo bukung ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la tiriso ya mafoko .

58 Ditshate tsa maemo a bosa 116

Rekota maemo a bosa a beke
Taelano ya alefabe
Mainatota

59 Ke nako mang? 118

Puiso e e amoganwang (kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: mafoko a a nang le medumo o, a le mm
Mokwalo: Kopolola polelo.

Kgweditsharo 2: Beke 6 - 8

Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

60 Go boela nako 120

Go buisa tlelok
Tlatsa dinako mo difatlegong tsa ditlelok.
Thutiso ya bothabiso (Sega tlelok go tswa kwa morago ga buka mme o kgomaretse manakana mo go yona. Bontsha ditsala tsa gago dinako tse di farologaneng)

61 Ka ga nako 122

Puiso e e amoganwang (Kanelo)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: medumo n, b le ae
Mokwalo: Kopolola polelo.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

62 O dira jalo ka nako mang? 124

Golaganya dinako tse di mo ditshupanakong tse.
Kwala nako, morago o thale manakana mo ditlelokong go bontsha dinako tse di nepagetseng.
Lebelo la mafoko la go ikatisetsa tiriso ya medumo.

63 Go aparela maemo a bosa 126

Puiso e e amoganwang (Lokwalodikgang)
Dirisa ditshwantsho go bolelela pele gore kgang e ka ga eng
Balolola dintlha tsa bothokwa mo go se se buisitsweng
Tekathaloganyo (Naya dikarabo tsa dipolelo tse di tletseng tsa dipotso)
Medumo: mafoko a a nang le modumo oa, o
Mokwalo: Kopolola polelo.
Kwala dipolelo mo dibukeng tsa dithutiso o dirisa mafoko a a tswang mo lebokosong la tiriso ya mafoko .
Mafoko a tswaelo

64 Lokwalodikgang lwa me 128

Bua ka ga dikgang tsa gago ka sebele.
Kwala lokwalodikgang lwa gago.
Sega mpopo wa pampiri o bo o o apesa.



A re buiseng

Go a itumedisa go boela sekolong Malatsi a boikhutso a ne a le maleele thata.

Dumela Ati.

Dumela Thabo.

Dumela Pule.

O ne o dira eng mo malatsing a boikhutso?



Thabo

Ke ne ke ile kwa lewatleng.



Ati

Ke ne ke ile kwa go nkoko.

Amo




Ke ne ke le kwa gae.

Houhou!



Pule

Jabu



Ke ne ke le kwa gae. Ga ke a bona Ati, Thabo le ntšwa e go tweng Pule. Ke ne ke le esi. Ga go ope yo ke tshamekileng le ena.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Bana ba boetse sekolong.

Jabu o ne a ya kwa lewatleng mo malatsing a boikhutso.

Amo o ne a dutse mo gae.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

toropong	gae	ile	maleele
sekolong	gola	ila	maano
lewatleng	goa	ina	mala


Mafoko a tlwaelo

dumela
gae
lewatleng




A re kwaleng

Ikatisa go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



A A

a a



A re direng

Thala setshwantsho sa se o neng o se dira mo malatsing a boikhutso.

A large rectangular area with a dotted blue border, intended for drawing. On the right side, there are three yellow stars. On the left side, there are three yellow stars.



A re kwaleng

Tlhopha lengwe la mafoko go feleletsa polelo ya gago.

tshamekile	Ke _____ le mosetsana yo mošwa kwa sekolong.
esi	Ke ne ke le _____ go se na yo ke ka tshamekang le ena.
nosi	Nna ke ne ke le _____ kwa lewatleng.

Letha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo ka ga se o neng o se dira mo malatsing a boikhutso.
Dirisa mangwe a mafoko a go go thusa.

nosi

jele

malatsi a boikhutso

esi

gae

lewatleng



Boitumediso

Jaanong o boetse kwa sekolong. O ya go dira eng beke yotlhe? Tlatsa malatsi a beke. Jaanong thala setshwantsho sa se o tlaa bong o se dira letsatsi lengwe le lengwe. Morago o bolelele tsala ya gago.

Ka Mosupologo ke tlaa bo ke...

Ka Sontaga ke tlaa bo ke...



Mosupologo




Labobedi





Labotlhano





Sontaga


Morutabana: Saena

Letha



A re buiseng

Morutabana



Rotlhe re apara diuniformo tsa rona tsa sekolo. A uniformo ya gago e ne e sa ntse e go lekana?

Ati



Yunifomo ya me e ne e le nnye thata. Ke tshwanetse go apara yunifomo ya abuti wa me.

Bongj



Ke na le diaparo tsa sekolo tse di ntšhwa. Di dikgolo thata thata. Mme a re diaparo tsa me tsa sekolo di tshwanetse go ntekana go fitlha ke bala Mophato 5.

Amo



Diaparo tsa me tsa sekolo le tsona di dinnye thata.

Jabu



Ga ke ise ke nne le yunifomo. Rre a re o tlaa nthekele yunifomo mafelo a kgwedi fa a gola.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse ka Ee ✓ kgotsa Nnyaya ✗.

Diaparo tsa ga Amo di dinnye thata.

Thabo o na le diaparo tse dintšhwa.

Jabu o tlaa bona yunifomo fa rraagwe a gola.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

apara	mafelo	monnye	tshwanetse
alola	bofelo	sennye	ganetse
aba	lefeelo	nnye	sianetse

Mafoko a tlwaelo

yunifomo
kgolo
mafelo



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



B B

b b



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa gago o apere diaparo tsa gago tsa sekolo.



A re kwaleng

Feleletsa karata e mme o thale setshwantsho sa gago.

Leina la me ke _____.

Ke mo mophatong wa _____.

Ke na le dingwaga di le _____.

Sekolo sa me ke _____.



Letha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le pedi ka ga diaparo tsa sekolo sa gago.
Dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

thai

borokgwe

ditlhako

baki

dikausu

jeresi

hempe

sekhete




Boitumediso

Naya diaparo tse maina.



thai



Morutabana: Saena

Letha




A re buiseng



Itu

Nna ke Itu. Ke mošwa mo sekolong se. Ke esi. Ke tswa kwa sekolong se sengwe.

“O kare ke ka bo ke na le mongwe yo ke ka tshamekang le ena,” ga bua Itu.



Pule

Amo le Pule ba bona Itu a eme a le esi. Ba ya kwa go Itu.



Amo

“Dumela Itu. A o batla go tshameka le rona?” ga bua Amo.



Amo

"O ka nna wa tshameka le rona," ga bua Amo.

Itu o itumetse gonne a ka tshameka le Amo le Pule.



Itu



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tshwaye Ee ka ✓ kgotsa Nnyaya ka ✗.

Itu ke mosimane yo mošwa kwa sekolong.	
Amo le Pule ba ne ba ya go bua le Itu.	
Itu o itumetse jaanong.	



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

esi	se	tshameka	sekolong
nosi	sele	tshasa	tshamekang

Mafoko a tlwaelo

bua
batla
ena



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



C C c c

O amogetswe mo sekolong sa rona



A re diragateng



Lo le mo ditlhopheng tsa lona, diragatsang kamogelo ya mosimane kgotsa mosetsana yo mošwa.



A re kwaleng

Botsa ditsala di le 5 gore ba rata go buisa buka efe mme o khalare sediko fa thoko ga buka.



○ ○ ○ ○ ○



○ ○ ○ ○ ○



○ ○ ○ ○ ○




○ ○ ○ ○ ○



Ditsala tsa gago di ratile buka efe go gaisa?

Ditsala tsa gago di ratile buka efe go le gonnye?



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga tsala ya gago. Dirisa mangwe a mafoko a go go thusa.

- mosimane
- mosetsana
- montle
- siame
- tshameka
- rata

Blank writing area with horizontal lines.

Letlha:



A re kwalleng

Tlatsa mafoko a mo matorokising a medumo a a nepagetseng.

- katse
- beke
- pina
- koko
- noto
- bele
- kopo
- kuku
- lepa
- ipipa
- sunu
- kika
- hula
- haraka
- bapa



--	--	--	--	--




Boitumediso

Thusa mosimane yo mošwa go bona tsela ya gagwe ya go ya kwa sekolong. Bolelela tsala ya gago gore ke matshwao afe a a fetang.



Morutabana: Saena

Letlha



A re buiseng

Amo



Ke rata go
tshameka
bolotloa.

Itu




Re rata go tshameka
kgwele ya dinao.




Bongi

Ke rata go ikakga le go
tshameka mo ntlong e
e mo setlhareng.
E kwa godimo mo
setlhareng mme re se
ka ra wa.

Ke rata go
taboga mabelo.
Gape ke rata go
tlola dipale.



Jabu



Phaladi

Ke rata motlolo o moleele.

Kena o batla go tshameka mme ga a kgone go tsamaya.

O tshameka le ntšwa ya gagwe.
Re rata go bua le ena.

Kena



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tshwaye Ee ka ✓ kgotsa Nnyaya ka ✗.

Kena o tsamaya le ntšwa.

Jabu o rata go tshameka bolotloa.

Refilwe le Amo ba rata go tshameka kgwele ya dinao.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

ikakga	wa	tlola	mmung
kgone	watšhe	tlotla	mme
kgala	wena	tlosa	mmaona



Mafoko a tlwaelo

taboga
setlhareng
tshameka



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.
Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.




D D

d d



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa metshameko kgotsa motshameko o o ratang go o tshameka.



A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse.
Tlhpha mafoko go tswa mo lenaneong le.

go ya
sekolong

bolotloa

go tlola

go taboga

Ke rata

Ga ke rate

Ke rata

Ga ke rate

Letlha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga me tshameko kana motshameko o o ratang go o tshameka.

taboga

tshameka

motshameko

rata

tlola

natefelelwa




A re kwaleng


Batla o bo o sekeletsa karabo e e nepagetseng.




- A kgwele ya dinao
- B kerikhete
- C rakebii
- D thenese




- A go thuma
- B kerikhete
- C go tlola
- D bolotloa




- A rakebii
- B kerikhete
- C judo
- D bolotloa




- A thenese
- B kerikhete
- C go thuma
- D go taboga



- A go thuma
- B kerikhete
- C rakebii
- D bolotloa



- A thenese
- B rakebii
- C bolotloa
- D go thuma



A re bueng



Gompieno mooki o tlile kwa sekolong sa rona go tthatlhoba matlho a rona.

Maria o batla diborele gonne ga a bone.

O tshwanets go dula kwa pele mo phaposiborutelong.





Amo

Mooki o re kopa gore re buise tšhate e e mo leboteng. Phaladi ke sefofu. Ga a bone. Re mo thusa go tsamaya. O na le buka e e nang le maronthorontho gore a kgone go utlwelela mafoko.



A re kwaleng

Buisa kgang. Morago o sekeletse tlhaka e e fa thoko ga karabo e e nepagetseng.

Mooki o ne a tlile go tlhatlhoba:	Ke mang yo o tlhokang diborele?	Ke mang yo o tlileng kwa sekolong sa rona?	Leina le le maleba la kgang e ke eng?
A diatla	A Maria	A Ngaka	A Manto o fiwa diborele
B matlho	B Jabu	B Rasetimamolelo	B Ngaka e tla kwa sekolong.
C maoto	C Susan	C Mooki	C Re tlhatlhobilwe matlho.
D ditsebe	D Mandu	D Mokgweetsi wa emelentshe	D A o kgona go utlwa?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

mooki	tsamaya	rona	buisa
lootsa	laya	bona	ruisa



Mafoko a tlwaelo

bana
bararo
ratana



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



E E e e



A re direng

Lebelela ditshwantsho. Bolelela tsala ya gago gore mooki a re o dire eng.



Ke tlhape diatla
tsa me.



Ke gotlhe meno
a me.



Ke je maungo
le merogo.



Ke robale ka nako.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 3 ka ga se mooki a reng o se dire.

Mooki a re ke

Mooki a re ke

Mooki a re ke

Letha:



A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse ka go dirisa mafoko a a mo mabokosong.

thuma

bina

kgweetsa

apaya


penta

Ga ke kgone go

Ke kgona go

Ga ke kgone go

Ke kgona go



Boitumediso

Golaganya lefoko le setshwantsho se se nepagetseng.



mooki

tshupanako

buisa

tsamaya



Morutabana: Saena

Letha

21



A re buiseng

Buisa kgang. Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo e.



Amo

Re lesego thata. Re fiwa dijo kwa sekolong.
Re itumetse rotlhe.

Bomme ba re apeela dijo tse di monate.

Pule le ena o batla dijo.




Ati



Ati o rata go ja digwete. Phaladi o rata go ja nama.

Nomsa o bonala a lwala. Ga a batle go ja gompiono.

A o rata merogo?



Nomsa



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse Ee ka ✓ kgotsa Nnyaya ka ✗.

Nomsa o bonala a lwala.	
Phaladi o rata nama.	
Nomsa o batla go ja.	



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

lesego	dijo	lwala	apeela
lerato	ja	lwe	reetsa
leboga	jelo	lwetse	reela



Mafoko a
tlwaelo
itumetse
digwete
dijo




A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.
Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



F F f f

Dijo tse re dijang



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa sengwe se o kgonang go se dira

dupelela	latswa	ama
bona		utlwa



A re kwaleng

Tlatsa lefoko le le nepagetseng fa tlase ga sejo sengwe le sengwe.

- tlhapi
- apole
- nama
- mae
- maši
- borotho
- tšhisi
- dinawa
- kuku
- bupi





A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse o dirisa matshwaopuiso a a nepagetseng.



jabu o rata tšhisi

Jabu o rata tšhisi

bongi o ja nama maungo le merogo


a o rata dinawa

ijoo ke digile mae



Boitumediso

Khalara boloko go supa gore ke dijo dife tse o di ratang. Dirra jalo go supa gore tsala ya gago e rata dijo dife.



	ditšhipisi	khabetšhe	kuku	dimonamone	sepinitšhi
Ke rata					
Tsala ya me e rata					



A re buiseng

Ke nna Phaladi mme ga ke rate go dira tirogae ya me.

Ga ke rate go boeletsa tiro yotlhe ya me.

Ga ke rate go dula letsatsi lotlhe. Ke batla go tshameka letsatsi lotlhe.

Morutabana wa me a re re buise kwa gae letsatsi lengwe le lengwe.

A re ke dire tirogae ya me yotlhe pele ke tshameka kgwele ya dinao.



Phaladi



Ke rata go sianasiana le go raga bolo ya me.
Mme o tlhatlhoba gore a ke dira tirogae ya me.
Ke a mmuisetsa. O lebelela dibuka tsa me tsa sekolo. O rata go di bona.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tshaye Ee ka ✓ kgotsa Nnyaya ka ✗.

Phaladi o dira tirogae ya gagwe pele a tshameka kgwele ya dinao.	
Phaladi o rata go dira tirogae ya gagwe.	
Rraagwe o tlhatlhoba dibuka tsa gagwe.	



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

tlhatlhoba	mme	kwa	tshameka
tlhama	mmona	lekwa	remaka
tlhapa	mmitsa	bokwa	leleka

Mafoko a tswaelo

dira letsatsi bolo



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



G G g g

Ke dira tirogae ya me ka dinako tsotlhe



A re direng



Ka sebedi, diragatsang Phaladi a sa batle go dira tirogae ya gagwe.
Yo mongwe wa lona e nne morutabana wa gagwe. Mmoleleleng gore ke eng go mo siametse gore a dire tirogae ya gagwe.



A re kwaleng

Kwala dinomoro mo ditswantshong tse ka tatelano e e nepagetseng.
Morago o tlotlele tsala ya gago kgang.



3



2



1

1 _____

2 _____

3 _____



1 _____

2 _____

3 _____

Letha:



- 1
- 2
- 3



A re kwalleng

Tlatsa mafoko a mo malapeng a medumo a nepagetseng.

- kereke
- kopa
- teko
- thupa
- toro
- thaba
- tshaba
- koloji
- selo
- kota
- tshoga
- thipa
- tonki
- tonki
- sekolo



Morutabana: Saena

Letha



A re kwaleng

Buisa kang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo a.



Gompiano ke 20 Mopitlwe.

Re kwala teko.

Pule o a ema a bo a re lebelela.

Ke kgona go buisa le go kwala
gonne ke dira tirogae ya me
letsatsi lengwe le lengwe.



Itu

Morutabana wa me a re tiro ya me e siame.

Diteko di mo thusa go bona gore a ka nthusa jang.

Ke ntsha bojotlhe jwa me kwa sekolong.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tswaye Ee ka ✓ kgotsa Nnyaya ka ✗.

Bana ba kwala teko.

Pule ga a boife.

Diteko di thusa barutabana go thusa bana.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

jang	bojotlhe	pula	gonne
mang	tsotlhe	dula	gontsi
kang	lotlhe	rula	gore



Mafoko a tlwaelo

kwala kgona buisa



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



H H h h



A re kwaleng

Khalentara

Bua le ditsala tsa gago gore malatsi a botsalo a bona a leng. Tlatsa maina a bona mo kgweding e e nepagetseng mo khalentareng.



A re kwaleng

Botsa ditsala di le 4 gore malatsi a botsalo a bona a leng mme o kwale matlha fa thoko ga maina a bona.

Leina la tsala	Letlha la botsalo
Bongi	15 Phatwe



A re kwaleng

Kwala letlha la botsalo jwa gago.

Letsatsi

Kgwedi

Letlha:

Khalentara ya matsalo

Ferikgong

Tlhakole

Mopitlwe

Moranang

Motsheganong

Seetebosigo

Phukwi


Phatwe

Lwetse

Diphalane

Ngwanaitseele

Sedimonthole





A re buiseng



Amo o tshela mo lelapeng le lennye.

Jabu o nna le nkokoagwe , abuti wa gagwe le ausi wa gagwe.

Bana ba bangwe ga bana mme kgotsa rre.

Re tshwanetse go ba thusa



Pule

Pule o nna le rona. Ke seotlwane sa me. Ke a se tlhokomela e bile ke se fa dijo.

Batho ba bangwe bona ba ruile dikatse le ditlhapi tota le dinku jaaka diotlwana.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tshwaye Ee ka ✓ kgotsa Nnyaya ka ✗.

Amo o tshela mo lelapeng le legolo.	
Jabu o tshela mo lelapeng le legolo.	
Pule ke katse ya me.	



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

bona	tlhapi	lelapa	tshela
bola	tlhapa	lelana	tshola
bina	tlhaga	lela	tshega



Mafoko a tlwaelo
tshela dikatse
tlhokomela



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.




I I i i

Lelapa la me



A re kwaleng


Thala setshwantsho sa lelapa la gaeno.



A re kwaleng


Kwala mafoko a mo malapeng a medumo a a nepagetseng.

opelang sala tlala kala emang aka
 koloi sama tlotla jang tlatsa



Four empty rectangular boxes with horizontal lines, intended for writing or coloring.

Letha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le pedi ka ga lelapa la gaeno
Dirisa mangwe a mafoko a go go thusa.

lorato

lelapa

abuti

ausi

mošwa

tsofetse






Boitumediso

Tlhophela mongwe le mongwe mo lelapeng la gago mpho.
Tshwaya mpho nngwe le nngwe fa o sena go e naya mongwe wa lelapa.
O neelane ka dimpho tsotlhe.

E re:

Ke ya go naya mme ditšhokolete gonne o
rata dilo tse di monate.



 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>

Morutabana: Saena

Letha



A re buiseng

Buisa kang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo **ts**.



Bongi

Ke lebetse gore Malome Dumi o ne a nyala ka Lamatlhatso.

Mongwe le mongwe o ne a itumetse. Lesika la gaabo monyadiwa ke la batho ba ba ratang batho thata. Monyadiwa o ne a le montle thata.

Go ne go na le batho ba bantsi kwa moletlong wa lenyalo. Mongwe le mongwe o ne a bina e bile a opela. Re ne ra ja dijo tsa mefutafuta ebile mpa ya me e ne e tletse, tsi!



Amo o ne a tshwenya. O ne a tebela Pule. Morago a wa mme o gobala mo letsogong.

O ne a bo a ya kwa tleliniking ka ntlha ya kgobalo.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tshwaye Ee ka ✓ kgotsa Nnyaya ka ✗.

Amo o ne a gobala mo letsogong.

Malome Phaladi o ne a nyala.

Amo o ne a ya kwa tleliniking gonne o ne a iphisa mo letsogong.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

itumetse	lebetse	setse	letse	metse
boitumelo	lenyalo	pelo	kgobalo	kopelo



Mafoko a tlwaelo

tshwenya
malome
monyadiwa



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



J J

j j



A re diragatseng



Etsisang se se diragaletseng Bongi kwa lenyalong.
Dirisang baanelwa ba ba latelang:

- Bongi
- Pule
- Mme
- Ngaka



A re kwaleng

Kwala dinomoro tse mo ditshwantsong go tloga ka 1 go fitlha ka 4 go bontsha tateleano e e nepagetseng mme morago o tlotlele tsala ya gago ka ga kang e o e bonang mo ditshwantshong.



Letha:



A re kwaleng

Kwala polelo e le nngwe ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.
Dirisa mafoko a go go thusa.

ngaka

tleleniki

lenyalo

letsogong

Fapha

kota

tebela

wele



Boitumediso

Batla, mme o sekeletse karabo e e nepagetseng.



A botlhoko

A letsatsi

A tsofetse

A pula

B itumetse

B tenegile

B mošwa

B letsatsi

C tenegile

C montle

C ngwana

C mariga

Morutabana: Saena

Letha



A re buiseng



Mongwe le mongwe o batla ditsala tse di siameng.

A o na le tsala?

Tsala ya gago ke mang?

Tumi le Pam ba tshameka mmogo. Gape ba dira tirogae mmogo. Ba rata go buisetsana dibuka.

Tumi le Pam ba na le tsala e nngwe e e siameng. Leina la yona ke Bongi.



Mmaagwe Bongi o a lwala.
 Bongi o phepafatsa ntlo letsatsi
 lengwe le lengwe. O tlhokomela
 monnawe wa mosimane.
 Tumi le Pam ba a go mo thusa.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tshwaye Ee ka ✓ kgotsa Nnyaya ka ✗.

Tumi, Pam le Bongi ke ditsala tse di siameng.	
Mmaagwe Tumi o a lwala.	
Pam le Tumi ga ba batle go thusa Bongi.	



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo.
 Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo
 bukeng ya gago ya dithutiso.



mmogo	mmaagwe	mmetsa	mmona	Mmoni
monnawe	nna	nnela	nnaleta	nnisa

Mafoko a
 tlwaelo
 leina
 tsala
 dibuka



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.
 Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o
 dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



K K k k



A re diragatseng

Mo setlhopheng sa gago, diragatsa tsala e e batlang gore o e thuse.



Bua gore bothata jwa yona ke eng le gore wena le ditsala tsa gago le ka e thusa jang.



A re kwaleng

Kwala gore o ka kgona go dira eng go thusa kwa gae le kwa sekolong.



1

Nka thusa jang kwa sekolong?

2

Nka thusa jang kwa gae?

Go thusa



3

Nka thusa ditsala tsa me jang?

4


Ke mang yo a nthusang?



Boitumediso



Go tabogela kwa ntlong ya gaabo Bongi. Ke mang yo o tlaa fitlhang kwa ntlong ya gaabo Bongi pele. Dikolosa ledi. Fa ledi le wa ka tlhogo o ka tsamaya diboloko di le 2 go ya kwa pele. Fa ledi le wa ka mogatla o ka tsamaya fela boloko (1) bo le bongwe go ya kwa ntlong ya gaabo Bongi. Motho yo o tlaa gorogang kwa ntlong ya gaabo Bongi la ntlha ke ena mofenyi. Fa o wela mo lefokong le le rileng o tshwanetse go le buisa.



o
le
eng
leng
kwa
ke
ka
ne
tlaa
rre
gore
ya
mang
mme
ausi
abuti
leseae
fitlha
gagwe
tsamaya



A re buiseng



Pule ke ntšwa e e bosilo.

O rata go tebela katse.

Maabane katse e ne ya palamela
kwa godimo ga setlhare gore
Pule a se ka a e tshwara.

E ne e tshaba go fologela kwa
tlase.



Ke ne ka batla llere go folosa katse.

Amo o ne a nthusa.

Re ne ra fa katse dijo gore e je.

Morago e ne ya ya go robala.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tshwaye Ee ka ✓ kgotsa Nnyaya ka ✗.

Katse e ne ya tebela Pule.

Katse e ne ya palamela kwa godimo ga setlhare.

Bongi o ne a folosa katse go tswa mo setlhareng.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

dijo	ya	llere	batla
sejo	laya	lloto	tlase
sejana	baya	llori	tlala



Mafoko a tlwaelo

godimo
katse
tlase



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya go dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



L L | |



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa phologolo e o akanyang gore e ka nna seotlwana se sentle sa gago.



A re kwaleng

Tlatsa maemedi a a nepagetseng.

Ke

Ba

O

E

Re



_____ ile kwa magaeng ka bese.



_____ ile kwa sekolong ka maoto.



_____ ba kolobile ba le mo tereneng.

_____ ne e bogola.



_____ ditsala tse dikgolo.

_____ tlaa emela bese.



Letlha:



A re kwalleng

Feleletsa lefoko ka go dirisa medumo e e tlogetsweng mme o bapise lefoko le setshwantsho se se nepagetseng.

ea ao a u

n__ m__	b__ ka	m__ __ to	les__ __	mas__ __



Boitumediso

Bapisa ditshwantsho go bontsha gore o dira eng mo mosong, maitseboa le bosigo.



mosong
maitseboa
bosigo



Morutabana: Saena

Letlha



A re buiseng

Buisa kang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo tlh.



Go botlhokwa gore rotlhe re thuse kwa gae.

Ke a feela, mme o a tlhatswa, mme rre ena o phimola lerole.

Ausi o ebola merogo.

Lesea le a tlhakatlhakanya.

Letha:



Fa ntlo ya rona e le phepa, botlhe ba a dula mme re je.

Mme nna ke buisa buka kgotsa ke etela Bongi.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse Ee ka ✓ kgotsa Nnyaya ka ✗.

Rre o a tlhatswa.

Mme o a feela.

Ke etela Bongi fa ntlo e le phepa.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

feela	tlhatswa	phimola	phepa
beela	latswa	edimola	pholo
reetsa	atswa	rumola	phela



Mafoko a tswaelo

gore dula etela



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.




M M

m m

Morutabana: Saena

Letha



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa selo se o sa rateng go se dira kwa gae.



A re kwaleng

Feletsa dipolelo tse:

Ga ke rate go

Ke rata go

Letha:



A re kwaleng

Tlatsa ditlhaka tse mo tshimologong ya lefoko, mme o golaganye lefoko le setshwantsho se se nepagetseng.


nk

ntšw

ntl

n

___ a	___ u	a ___ ega	___ o



Boitumediso

Thala setshwantsho go bontsha gore o dira eng mo mosong, maitseboa le bosigo.



Mosong

Large empty rounded rectangular box for drawing or writing.



Maitseboa

Large empty rounded rectangular box for drawing or writing.



Bosigo

Large empty rounded rectangular box for drawing or writing.

Morutabana: Saena

Letha



A re buiseng



Morutabana o ne a re bolelela
gore mongwe le mongwe a nne le
motshameko o a o tshamekang.

Ke rata go taboga mabelo. Re
tshameka rotlhe morago ga
sekolo.

Re rata go taboga. Bolotloa ke
motshameko o ke o ratang thata.


Pam o tshameka bolotloa ka
Mosupologo le Labone.

Letlha:

O kgona go kolopela bolo kgakala le gona ka maatla. Ga a ke a fapaana le ope.

Letsatsi lengwe o ne a kolopela bolo kgakala thata mme a thuba letlhabaphefo la sekolo.

Pam o ne a lelela tshenyo e.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tlatse Ee ka ✓ kgotsa Nnyaya ka ✗.

Pam o rata kgwele ya dinao.

Pam o tshameka kgwele ya dinao ka Mosupologo le ka Labone.

Pam o thubile letlhabaphefo.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

lengwe	kgakala	kolopela	maatla
mongwe	kala	bolelela	baakanya
sengwe	bala	lelela	fapaana



Mafoko a tlwaelo

bolo
kgona
morutabana



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



N N

n n

Morutabana: Saena

Letlha

Ikatiso le metshameko



A re direng

Akanya ka ga metshameko e o e ratang. Jaanong bolelela tsala ya gago ka ga dilo tse o di ratang le tse o sa di rateng.




A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 3 ka ga metshameko e o e ratang le e o sa e rateng.

ke a o rata

ga ke o rate



Motshameko wa kgwele ya dinao _____

Motshameko wa bolotloa _____

Motshameko wa go thuma _____



A re kwaleng

Kwala malatsi a beke ka tatelano, go simolola ka Sontaga. Thala setshwantsho sa go bontsha gore o dira eng ka Mosupologo.

Mosupologo	
Latshipi	
Laboraro	
Labobedi	
Labotlhano	
Lamatlhatso	
Labone	

Letha:



Boitumediso

Lebelela setshwantsho. Bolelela tsala ya gago gore ke dilo dife tse di gaufi le gore ke dife tse di kgakala.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le tharo ka ga setshwantsho.

Three horizontal lines for writing answers.

Morutabana: Saena

Letha



A re kwaleng

Buisa kang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo **jw**.



Ke rata go ja merogo e e tswang mo
tshingwaneng ya rona.

Tshingwana e dikologa ntlo ya rona.

Re jwala digwete le dinawa.

Gape re jwala ditapole le ditamati.

Fa pula e sa ne, ke nosetsa dijwalo.

Letlha:

Letsatsi lengwe podi e kile ya ja dijwalo tsotlhe.

Ke ne ka e tebela mme ya tshaba.



A re kwaleng Araba dipotso tse.

O jwala eng mo tshingwaneng?

O nosetsa dijwalo leng?

Ke eng se se neng sa tla go ja dijwalo?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

tshaba	jwala	rona	gape
baba	kwala	bona	sepe
aba	bala	sona	gope

Mafoko a tlwaelo

merogo
rata
dijwalo



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



Handwriting practice area with dashed lines and circles for tracing.

Morutabana: Saena

Letlha

Podi mo tshingwaneng



A re diragatseng

Ka sebedi, diragatsang podi e tsena mo tshingwaneng ya lona, mme e ja merogo ya lona. Ke mang yo o yang go nna podi?



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho le tsala ya gago, mme le di kwale dinomere go ya ka tatelano e e nepagetseng.




A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga se o se bonang mo setshwantshong. Dirisa mafoko a go go thusa.

- podi
- jele
- merogo
- tebetse
- heke

Letha:



Boitumediso

Lebelele mebala.

Bolelela tsala ya gago gore o bona mebala efe fa o tswaka mebala e.



Go tswaka mebala




Mebala e megolo:



bohibidu



boserolwana



botala jwa legodimo

E re:

Fa ke tswaka bohibidu
le boserolwana ke bona

_____.



bohibidu

+




boserolwana

=



mmala
wa namune



botala jwa legodimo

+



boserolwana

=




botala jwa tlhaga




bohibidu

+



botala jwa legodimo

=



phepole

Morutabana: Saena

Letha



A re buiseng



Nkoko o tsofetse thata.

Ke aga ke mo thusa go tsamaya.

O dirisa thobane mme o tsamaya ka bonya thata.

Maoto le mokwatla wa gagwe di botlhoko.



Mo lelapeng la rona re a thusana.
Go botlhokwa go tshelela mo lelapeng.



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, mme o tshwaye Ee ka ✓ kgotsa Nnyaya ka ✗.

Nkoko o mošwa.	
O utlwa botlhoko mo mokwatleng le mo maotong.	
Mo lelapeng la gaetsho ga re thusane.	



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

aga	bonya	lesika	botlhoko
bega	benya	boka	botlhokwa
boga	tsenya	beka	setlhogo

Mafoko a tlwaelo
nkoko
tsofetse
thusana




A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.
Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



P P p p

Go thusa batho ba bangwe



A re direng

Ati go le gantsi ga a rate go thusa batho. Diragatsa se o tlaa se bolelelang Ati.



A re kwaleng

Batlisisa gore ke mang yo o ratang mebala e e rileng.
Botsa bana ba le 5 mo phaposiburutelong ya gago gore ba rata mebala efe.

Leina	Mmala o o rategang



A re kwaleng

Fetolela dipolelo tse go tswa mo pakajaanong go ya kwa pakapheting.

Ke thusa kwa gae.


Maabane _____.

Dan le Ati ba tlola go tswa mo beseng.

Maabane ba _____.

Maabane re _____.


Letha:



Boitumediso

Kwala mafoko a mo mabokosong a medumo a a nepagetseng.

- fofa
- betsa
- tootso
- polane
- sesepa
- poo
- lefeelo
- tseana
- seega
- pula
- seatla
- botala
- lootsa
- sila
- gola
- foka
- selepe
- boka
- garawe
- leeto
- folaga



Morutabana: Saena Letha



A re buiseng

Gompieno morutabana wa rona o ne a re tlotlela dikgang tse di monate.

O re boleletse gore re ya go


tsaya leeto ka bese. Re ya go tsamaya sebaka sa beke. Re ne re itumetse thata mme re

tlolela kwa godimo le kwa tlase ka boitumelo.

Bongi



Ati



"Ke batla go ya kwa lebopong," ga bua Ati.



Jabu

"Ke batla go bona diphologolo tse di tlhaga," ga bua Jabu.



Amo

"Ke batla go bona mafelo a mangwe," ga bua Amo.

Morutabana wa rona o rometse dikipa tse dintle gore re di apare mo beseng. Re lesego tota. Re ne re itumetse thata.



A re kwaleng Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Ati o ne a batla go ya kae?

O ne a batla go ya kwa

Ke eng se Jabu a neng a batla go se bona?

O ne a batla go bona

Bana ba ya go tsamaya malatsi a le makae?

Ba ya go nna sebaka sa



Tiriso ya mafoko Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

itumela	boleletse	tlhaga	dintle
tlotlela	itumetse	tloga	ntlong
bolelela	rometse	boga	sentle

Mafoko a tlwaelo

tloga
monate
lesego



A re kwaleng Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Q Q

q q



A re kwaleng

Bua le tsala ya gago ka ga kwa o batlang go ya teng le gore o batla go bona eng kwa teng.
Thala setshwantsho mo sekipeng go bontsha se o batlang go se bona.



A re kwaleng Kwala leina la gago.

Kwala maina a, o dirisa ditlhakakgolo.

bongi	dan	jabu	ati	amo

Kwala maina a ditsala di le nne tsa gago.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga kwa Jabu, Amo le Bongji ba tlaa yang kwa teng.

Handwriting practice area with seven horizontal blue lines on a white background, enclosed in a rounded rectangular border.





Boitumediso

Neelana ka mpho. Tswala matlho a gago mme o beye monwana wa gago mo go nngwe ya dimpho tse. Morago bua gore o ya go naya mang mpho, le gore ke goreng o nagana gore ke mpho e e siametseng motho yoo. Gakologelwa gore le wena o itlhophele mpho, o tlhophele morutabana wa gago le tsala nngwe le nngwe ya gago. Tshwaya mpho e o setseng o e file mongwe. Yo o tlaa nnang wa ntsha go neelana ka dimpho tsotlhe ke ena mofenyi.

E re:

Ke tlaa naya morutabana wa me mokgele **gonne** o ema mo letsatsing letsatsi lengwe le lengwe.





A re buiseng



Re ya kwa kae?

Sa ntlha, re ya go bona diphologolo tse di tlhaga.

Morago, re ya kwa lebopong.

Re ya go tsamaya ka bese e kgolo ya sekolo.

Re ne ra lebelela mmepe go bona mafelo.



Jabu

"Ke batla go bona leruarua la meno a magolo a a bogale," ga bua Amo.



Amo

"Ke batla go epa mosima o boteng lebopong," ga bua Jabu.

"Ke batla go bona tau e kgolo ka meno a magolo a a bogale," ga bua Bongi.



Bongi



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Amo o ne a batla go bona eng?

Amo o ne a batla go bona

Bongi o ne a batla go bona eng?

Bongi o ne a batla go bona

Jabu o ne a batla go bona eng?

Jabu o ne a batla go



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

eng	leng	mang	mong	kang
magolo	kgolo	segolo	bogolo	bolo
leruarua	kua	rua	fudua	bua



Mafoko a tlwaelo

tloga
monate
lesego



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



R R

r r



A re kwaleng



Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe. Dirisa mafoko a go go thusa.



A re kwaleng

Gatisa mela mme o batlise gore bana ba batla go bona eng.



Jabu




Bonggi




Phaladi



Amo



Letha:



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.
Dirisa mafoko a go go thusa.

palama

dibeke

kgweetsa

bana

robala

Blank writing area with four horizontal lines.



A re kwaleng

Kwala dinomoro mo ditshwanetsong tse go tloga ka 1 – 3 go bontsha tatelano e e nepaget-seng.
Tlotlela tsala ya gago kang e o e bonang mo ditshwantshong.



Morutabana: Saena

Letha



A re kwaleng


Buisa kang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo g le kg.

Ke Mosupologo. Ijaa!

Ra bo ra palama bese.

Bese e feta gaufi le legae la Mohumagadi wa Pula.



Rotlhe re lebelela kwa ntle ka
matlhabaphefo go leka go bona sekgwa
mme dimela tsa teng di kitlane e bile di
dileele.

Re bona mekgoro e e tshekeletsa, mela ya
mmopo le metlhape ya dikgomo.



Pule o bogola dikgomo. Bongji o tshwara Pule.
Pule o batla go tlolela kwa ntle ga bese.

Jabu a re, "Nnyaya Pule, tlaya o dule fa
fatshe! O tlaa re tsenya matlho."



A re kwalleng Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Ba feta gaufi le eng?

Ba feta gaufi le

Ke goreng Pule a batla go tlolela kwa ntle ga bese?

Gonne o bona

Bana ba bona eng?

Bana ba bona

Dimela tsa mo sekgweng se di ntse jang?

Dimela tsa mo sekgweng se di



Tiriso ya mafoko Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

masimo	feta	tlaa	jang	dikima
badimo	eta	tlaya	teng	dileele

Mafoko a tlwaelo

dikgomo
dileele
tsenya



A re kwalleng Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.


S S

s s



Boitumediso

Thala setshwantsho sa dilo tse bana ba di bonang fa ba feta mo sekgweng.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga setshwanstho sa gago.

Blank writing lines for the student to write their response.



A re kwaleng


Sekeletsa lefoko le le nepagetseng mo polelong nngwe le nngwe.

Re	goroga	gorogile	thari gompieno.
Ba	rata	ratile	motshameki yo o tlhwatlhwa.
O	rata	ratwa	dipalo thata.
Wena	o	ba	moleele.
Ba	tshwara	tshwerwe	ke tlala.
Ke	a	ne ke	kwala.

Tlhogo nngwe le nngwe ya leina e tsamaelana le thuanyi ya yona go ya ka bongwe kana bontsi, jaaka, Batho ba kgotsa legong le.



Letha:



A re kwaleng Tlatsa ka lefoko le le nepagetseng.

mo


ntle

godima

Ntšwa e batla go tlolela kwa _____ ga bese.

Bana ba palame _____ beseng.

Bese e tlhatlogela kwa _____ ga thaba.



Boitumediso

Supetsa mokgweetsi wa bese gore o tshwanetse go tswa jang mo sekgweng.



Morutabana: Saena

Letha

77



A re buiseng

Bese ya rona e tsamaya mo Johannesburg.

Re bona dikolo tse dintsi le mosi o montsi.

Go na le batho ba bantsi ba ba yang kwa godimo
le kwa tlase.

Morago Pule o tlolela kwa ntle ga bese. O batla
go tshameka le dintšwa tse dinnye.

Jabu a re, "Tlaya kwano Pule."

Mme Pule o ntse a tshaba a bo a tshaba.





Re ka busa Pule jang?
 "Pule, boela kwano,"
 Bongji a goeletsa.



A re kwaleng Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Ba bone eng mo toropong?

Ba bone

Ke goreng Pule a ne a tlolela kwa ntle ga bese?

Gonne o ne a batla go

Ke mang yo o neng a goeletsa Pule gore a bowe?

_____ o ne a goeletsa gore Pule a bowe.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

mosi	dintsi	tsamaya	tsere
monyebo	dintšwa	tsena	tsola
monkgo	dinnye	tsaya	tsala

Mafoko a tlwaelo

tsaya
 mosi
 tsala



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.




T T t t



A re diragataseng


Diragatsa ntšwa Pule a tlolela kwa ntle ga bese a bo a tshaba.
Bontsha ka moo Bongji a goeletsang ka teng gore a bowe.



A re kwaleng

Kwala dinomoro mo ditshwantsong se go tloga ka 1 – 4 go bontsha tatelano e nepagetseng.

Tlotlela tsala ya gago kang e o e bonang mo ditshwantshong.




A re kwaleng

Kwala kang ka ga se o se bonang mo ditshwantshong.



Boitumediso

Lebelo la go ya kwa beseng. A re bone gore ke mang yo o ka nnang wa ntlha go palama bese. Dikolosa ledi. Fa ledi le wa ka tlhogo o ka tsamaya diboloko di le 2 go ya kwa pele. Fa ledi le wa ka mogatla o ka tsamaya fela boloko (l) bo le bongwe go ya kwa beseng. Motho yo o tlaa gorogang kwa beseng la ntlha ke ena mofenyi. Fa o wela mo bolokong, o tshwanetse go buisa lefoko.



- mosi
- tlolela
- dintšwa
- tsamaya
- masimo
- tlotlela
- dinnye
- tsena
- mofenyi
- t/laa
- dikima
- tsaya
- eng
- leng
- mang
- gareng
- kgwela
- kgwebo
- sekgwa
- kgweetsa



A re buiseng

Jaanong re mo Serapeng sa Diphologolo sa Kruger.


Re bona diphoti tse dintsi le tlou. Ke batla go bona tau.

Mongwe le mongwe o leba kwa ntle ka letlhabaphefo go leka go bona phologolo e tlhaga.

Morago Jabu o bona tau e kgolo e lebile photi.



Letha:



Jabu

“Ijaajaaja! Bona. Tau ele e kgolo jang. E batla go bolaya phuti gore e e je. E batla go e dira dijotshegare tsa yona”, ga bua Jabu.



A re kwaleng

Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Ke diphologolo dife tse bana ba yang go di bona kwa Serapeng sa Diphologolo sa Kruger?

Ba ya go bona

Tau e batla go ja eng?

E batla go ja

Ke mang yo o boneng tau la ntlha?

ke ena a boneng tau la ntlha.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

boneng	dijotshegare	bolaya	diphoti
rateng	tshaba	laya	pholo
lebang	tshela	tsamaya	phela

Mafoko a tlwaelo

jaanong
tau
tlolela



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



u u

u u

Morutabana: Saena

Letha



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa phologolo e o batlang go e bona.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le pedi ka ga setshwantsho sa gago.

Handwriting practice area with six horizontal blue lines.



A re kwaleng

Bopa dipolelo di le 3. Thala mola go bapisa karolo e e mo lebokosong le le pinki le karolo e e mo lebokosong le le botala jwa tlhaga.

Bana ba ne ba sa batle go

Jabu o bone

Bana ba ne ba



tau e kgolo.

mo beseng.

boela gae.







Letha:



A re kwaleng

Tlatsa ka ditlhaka tse mo tshimologong ya lefoko.
Bapisa lefoko le setshwantsho se se nepagetseng.


t p tl th

			
___utlwa	___odi	___au	___ou



Boitumediso

Phologolo e ke eng?
Feleletsa go thala setshwantsho se, mme o se khalare.



Morutabana: Saena

Letha





A re buiseng

Buisa kang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo **m** le **b**.

Jaanong re tsamaya ka mmila o o kgokologelang kwa lebopong.
 Motlhaba o bolelo. Lewatle le legolo e bile le boteng.
 Makhubu a ya kwa godimo le kwa tlase.
 Mme ga re kgone go nwa metsi a teng. A letswai thata.
 Bona dikepe mo lewatleng.



Go na le ditlhapi tse dintsi mo lewatleng.
 Ga ke bone leruarua. Go monate go tshameka mo motlhabeng.
 Re aga khasele e kgolo ka motlhaba.



Morago Pule o simolola go epa. O ne a epa, a epa a bo a epa go fitlha a bo a wela mo mosimeng.

Wena Pule o a tshwenya.



A re kwaleng Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Bana ba ne ba le kwa kae?

Ba ne ba le kwa

Pule o ne a dira eng?

O ne a wela mo

Bana ba ne ba bona eng?

Ba ne ba bona



Tiriso ya mafoko Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

dikepe	tlase	nwa	leruarua
sekolo	tlala	bonwa	rua
sekopa	letlapa	monwana	bu

Mafoko a tlwaelo

mmila
tsamaya
simolola



A re kwaleng Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.




V V v v

Re sa ntse re le kwa lebopong



A re kwaleng



Dira lenaneo la dilo tse bana ba di boneng kwa lebopong.





A re kwaleng

Kwala posokarata e mo go yona o tlotlelang tsala ya gago ka ga se o se boneng kwa lebopong.

Letha:



A re kwaleng

Kwala malatsi a beke ka tatelano, o simolola ka Sontaga.
Morago o bue gore ke eng se o agang o se dira mo letsatsing lengwe le lengwe.

Labone

Sontaga

Labotlhano

Labobedi

Lamatlhatso

Laboraro

Mosupologo

Letsatsi	Se go le gantsi ke se dirang
Sontaga	



A re kwaleng

Dira dipalo tse tsa mafoko mme morago o tlatse mafoko a a nepagetseng. Re go diretse ya ntlha.

Diagram showing the prefix 'tsh' in a circle connected to three boxes: 'ela', 'ipi', and 'ephe'. To the right, a box contains 'tshela' with a pencil icon, and two empty boxes below it.

Diagram showing the prefix 'tse' in a circle connected to three boxes: 'gobe', 'robe', and 'bedi'. To the right, a box contains 'gobetse' with a pencil icon, and two empty boxes below it.

Diagram showing the prefix 'tsh' in a circle connected to three boxes: 'ola', 'uba', and 'epa'. To the right, three empty boxes are provided for answers.

Diagram showing the prefix 'tse' in a circle connected to three boxes: 'kale', 'reedi', and 'kolobedi'. To the right, three empty boxes are provided for answers. A witch illustration is on the right side.

Morutabana: Saena

Letha



A re buiseng

Buisa kang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo p le r.



Re tshwanetse go boela gae
gompieno.

Re utlwile botlhoko.

Go ne go le monate thata
kwa lebopong.



Bongi o ne a utlwile botlhoko
thata a bo a lela.

Re ne ra phutha dibeke tsa
rona.

Re ne ra palama bese.



Pule a dula le Bongji.

Rotlhe ra leba kwa morago
kwa lewatleng.

Re akantse ka ga lebopo le
didolofini di thuma e bile di
tshameka mmogo.

Letha:



Pule a bogola mme a leka go tlolela kwa ntle ka letlhabaphefo. E -e, Pule. Ema, o se ka wa bo wa leka go tlolela kwa ntle.



A re kwaleng Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Ke goreng bana ba ne ba utlwile botlhoko gompieno?

Gonne

Ke mang yo o neng a lela?

ke ena a neng a lela.

Pule o ne a dutse le mang?

O ne a dutse le



Tiriso ya mafoko Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

tshwanetse	lela	phutha	lebopo
tshwara	bela	rutha	bopa
tshwenya	sefela	photha	polasa

Mafoko a tlwaelo

boela
leba
polaseng



A re kwaleng Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



W w

W w

Morutabana: Saena

Letha



A re kwaleng

Thala setshwantsho go bontsha maikutlo a bana fa ba ne ba boela gae.



A re kwaleng

Bopa dipolelo di le nne. Bapisa karolo e e mo lebokosong le le pinki le karolo e e mo lebokosong le le botala jwa tlhaga.

Pule o ne a utlwile

Bana ba ne ba

Ba ne ba sa

Bana ba ne ba

palama bese.

botlhoko thata.

itumetse kwa lewatleng.

batle go boela gae.




A re kwaleng

Jaanong kwala dipolelo tse o di bapisitseng.



Boitumediso

A re ka taboga? A re bone gore ke mang yo o ka gorogang pele kwa mokorong mme morago a nna wa ntlha go palama bese. Dikolosa ledi. Fa ledi le wa ka tlhogo o ka tsamaya dikgapa di le 2 go ya kwa pele. Fa ledi le wa ka mogatla (theile) o ka tsamaya fela kgapa (l) e le nngwe go ya kwa mokorong. Fa o wela mo kgapeng, o tshwanetse go buisa lefoko.



tshwanetse
tshwenya
tshwara
mmila
mmona
leng
mmino
eng
monwana
mang
tlotlela
tlala
nwa
nwela
bua
rua
leruarua
bopa
palama
lebopo
pula
setlhabi
terena
šaka
sekepe



A re buiseng

"Waitse, o ka re nka boela kwa lebopong," ga bua Bongi.



Bongi

Morutabana




"Gompieno le ya go kwala kang ka ga leeto la lona," ga bua morutabana.

Ati



"Ke tlaa kwala kang ya me ka ga diphologolo tse ke di boneng mo polaseng," ga bua Ati.

Jabu



"Ke tlaa kwala kang ya me ka ga diphologolo tse di tlhaga tse ke di boneng," ga bua Jabu.



Amo

Amo ena a re, "Fa sekolo se tswa ke ya go etela ditsala tsa me, ke tle ke di tlotlele ka ga leeto la rona."

"Morago ke tlaa tshameka le Pule pele ke ya go robala. O ka re nka lora ka ga lebopo."



A re kwaleng Buisa kgang mme morago o arabe dipotso.

Ke mang yo a yang go kwala ka ga diphologolo tse di tlhaga?

o tlaa kwala ka ga diphologolo tse di tlhaga.

Ke mang yo a yang go kwala ka ga diphologolo tsa dipolasa?

o tlaa kwala ka ga diphologolo tsa dipolasa.

Bongi o ya go dira eng pele a robala?

O ya go

Bongi o batla go lora ka ga eng?

O batla go lora ka ga



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

kgang	leeto	robala	lora	lebopo
kgolo	reetsa	bala	kgora	leso
kgona	beela	kala	rora	legong

Mafoko a tlwaelo

sekolong
pele
lora



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

X X

X X



A re bueng

Bua ka ga dikgang tsa gago. Bolelela ditsala tsa gago ka ga dikgang tse di tswang kwa gae.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga dikgang tsa gago go tswa kwa gae.



A re kwaleng

Bopa dipolelo di le tharo. Bapisa karolo e e mo lebokosong le le pinki le karolo e e mo lebokosong le le botala jwa tlhaga.

Gompieno

Maabane Amo

Ka moso ke


Bana ba

o ne a ile kwa ntlong ya ga Bongi.

tlaa ya kwa sekolong.

ga ke a itumela.

batla go ya kwa gae.



Boitumediso

Thala tsela e bese e tsamaileng ka yona mo tsebeng e e fa thoko.

1 Simolola kwa sekolong.

2 Eya kwa polaseng.

3 Eya kwa sekgweng.

4 Eya kwa toropong.

5 Eya kwa Serapeng sa Kruger.

6 Eya kwa lebopong.

7 Boela kwa sekolong.



Letha:



Sekolo



Sekgwa



Toropo



Polasa



Lebopo



Serapa sa
Kruger



A re buiseng

Buisa kang.

Morago o sekeletse mafoko a a nang le modumo **k**.

Maabane, ke ne ke ya gae ke tswa kwa sekolong fa pula e simolola go na.

Pula ya na ya bo ya na. Ka koloba ka bo ka tshologa metsi.
Ke ne ke tshogile magadima.

Ka utlwa marothodi a makima a pula a o tla sefatlhego sa me.
Ke ne ke sa bone.

Ke ne ke le mongwe mo mmileng. Ke ne ke sa bone batho ba bangwe, mme sa itse le gore ke dire eng. Ke ne ke simolola go lela jaaka lesea.

Ke ne ke sa tshabe gore ke nako mang.

Letha:



A re kwaleng Buisa kang e, mme o arabe dipotso.

Bongi o ne a ya kwa kae?

O ne a ya kwa

Bongi o ne a ikutlwa jang?

O ne a

Bongi o ne a na le mang?

O ne a le



A re kwaleng Kwala leina la kang.

Handwriting practice area with dashed lines.



Tiriso ya mafoko Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

tshogile	na	mmileng	maabane	mongwe
tshologa	nama	mmitisa	jaaka	sengwe
tshega	nako	mmona	maatla	bangwe



Mafoko a tlwaelo

gae
metsi
tshologa



A re kwaleng Feleletsa mafoko a, mme o a golaganye le setshwantsho se se nepagetseng.



ma__

le__

mago__o

__ana

tlh__

Morutabana: Saena

Letha



A re buweng

O akanya gore go diragetse eng ka ga Bongi? Tlotlela tsala ya gago gore o akanya go diragetse eng ka ga Bongi. Thalela kang e setshwantsho sa bokhutlo jo bo itumedisang le sa bokhutlo jo bo sa itumediseng.



**Bokhutlo jo bo
itumedisang**

**Bokhutlo jo bo sa
itumediseng**



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga bokhutlo jwa gago jo bo itumedisang. Dirisa mangwe a mafoko a go go thusa.

lela

tsamaya

pula

tshogile

ntšwa



A re bueng

Buisa bokhutlo jwa kang.

Kgang e
fedile
jang?


Morago ke ne ka bona Pule a tla.
O ne a hupile mokgele o mogolo.
Ke ne ke itumetse thata.



Letha:



Ke ne ka tsholetsa
mokgele mme ra
tabogela kwa gae.
Kwa bokhutlong ke ne
ka bolokesega. Ke a
leboga, Pule.



Boitumediso

Khalara setshwantsho se.



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Y Y

y y

Morutabana: Saena

Letha

101



A re buiseng



Kgang ya ga Amo

Nna le Pule re ne re le rosi kwa gae. Re ne re tshameka mo tshingwaneng. Ke ne ka bona maru a lebega a le masweu. A ne a sa bonale a hupile pula. A ne a sa bonale a dirwa ke letsatsi.

Morago ga tla sefako.

Sefako sa wa jaaka dibolo tsa kolofu. Photho! tšhwatla! rwatlatlatlaa! Pule a leka go di kapa.

“Ke a boifa,” ga bua Amo.

Ka bua le ena, “Tlhokomela, Pule!

Ema tsi!”

Re ne ra huhumela ka fa tlase ga bolao, mme ra emela gore sefako se emise.

Fa se emisa re ne ra fitlhela gore matlapatlapana a sefako a ne a le magolo a lekana le dibolo tsa kolofu.

Letha:



A re kwaleng Buisa kang e, mme o arabe dipotso.

Amo o re tlotlela ka ga pula ya matlakadibe?

Nnyaya, o re tlotlela ka ga

Matlapatlapana a sefako a ne a le bogolo jwa eng?

A ne a le bogolo jo bo lekanang le jwa

Pule le Amo ba ne ba dira eng fa ba ne ba tshogile?

Ba ne ba



Tiriso ya mafoko Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

wa	huhumela	ema	gae	bolo
wela	hutshe	hema	legae	bonala
wena	hupa	lema	gaetsho	bolao



Mafoko a
tlwaelo
sefako
pula
letsatsi



A re kwaleng Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Sefako



A re kwaleng Feleletsa mafoko a, mme o a golaganye le setshwantsho se se nepagetseng. Dirisa ditlhaka tse: **s, tl, m, ts, nt.**



__ea__a

leta__o

__otlhaba

__a__ya

Ra__a

Morutabana: Saena


Letha

Morago ga pula ya sefako



A re kwaleng

Kwala dinomoro mo ditshwantsonng tse go tloga ka 1 – 3 go bontsha tatelano e e nepagetseng. Tlotlela tsala ya gago kang e o e bonang mo ditshwantshong.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe. Dirisa mafoko a, go go thusa.

sefako

dibolo tsa kolofa

tshogile

maru a masweu

modumo o o kwa godimo

matlhabaphefo a a thubegileng

Blank writing lines for student response.







Letha:




A re kwalleng

Feleletsa mafoko a gore a golagane le setshwantsho se se nepagetseng.
Dirisa ditlhaka tse go go thusa go feleletsa mafoko.

la mo ro wa kgw th


					
boro__e	__tšhe	__loi	__tlhela	mokgwa__	__u__uga



Boitumediso

Lebelela setshwantsho, mme o bolelele tsala ya gago gore go diragala eng.

Metsi a dikologa a bo a dikologa



1	Letsatsi le phatsima mo lewatleng le mo dinokeng.
2	Metsi a tthatlogela kwa legodimong.
3	Metsi a bopa maru.
4	Maru a nesa pula. Pula e tshologela mo dinokeng le kwa lewatleng.

Morutabana: Saena

Letha

105



A re buiseng



Lindi o bona segagane

Ke ne ka etela nkoko. O nna kwa godimo ga dithaba tsa Drakensberg.

Go ne go le tsididi thata. Ke ne ke tshotse dikobo tse dintsi. Ke ne ka ya go robala.

Fa ke tsoga mo letsatsing le le latelang, ke ne ka bona sengwe le sengwe se le sesweu.

Go ne go le segagane mo marulelong, go le segagane mo ditlhareng, go le segagane mo tlhageng gape go le segagane mo mmileng.

Ke ne ka se tshwara. Se ne se le tsididi thata mo e neng ya gobatsa menwana ya me.

Tota le Pule o ne a palelwa ke go tsamaya mo segaganeng se se tsididi.


Nkoko o ne a mpoletela gore ke rwale dikausu mo diatleng gonne ke ne ke se na dikausu tsa diatla . Ke ne ke batla go tshamekela mo segaganeng.



Letha:



A re kwalleng Buisa kang e, mme o arabe dipotso.



Lindi o ne a le kwa kae fa a bona segagane?

O ne a le

Lindi o ne a rwala eng mo diatleng tsa gagwe?

O ne a rwala

Lindi o ne a bona eng fa a leba kwa ntle?

O ne a bona



Tiriso ya mafoko Buisa mafoko, mme o reetse medumo.



Mafoko a tlwaelo

tshotse dikobo menwana

tsoga	dikausu	tlhageng	diane	mmila
tsa	maungu	ditlhare	diatla	mmino
tsamaya	ditau	tlhatloga	diaparo	mmepe



A re kwalleng Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



Ke ne ka etela nkoko.

Ke

Morutabana: Saena

Letha



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa se o akanyang gore Lindi o se dirile fa a ne a tshamekela mo segaganeng.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga setshwantsho sa gago.

tshameka

diatlana

phefo

bokgola






segagane

tsididi



A re kwaleng

Feleletsa mafoko gore a golagane le setshwantsho se se nepagetseng.

				
__aga	__sese	mo__tladi	__rato	dia__ana



A re kwaleng

Tsenya a, e, i, o, u go feleletsa mafoko a mme o a golaganye le setshwantsho se se nepagetseng.


m _ h _ l _ d _		ntšw _
tšh _ p _		k _ k _
b _ b _ ts _ d _ d _		n _ g _
m _ s _		s _ l _ n _
nk w _		kh _ t _
b _ s _ k _ l _		s _ n _ s _ d _ d _



A re kwaleng


Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Z z z z



A re buiseng

Jabu



Ga ke rate mariga. Ga ke rate fa go nna tsididi fa ke ya kwa sekolong.

Amo



Ke rata selemo gonne ke rata go thuma. Ke rata go utlwa mosumo wa dinotshe le go hema ga dinoga.

Ati



Ke rata dikgakologo gonne ke kgona go tshameka ka digwagwa tse dinnye mo letamong.

Letha:



A re kwaleng Buisa kang e, mme o arabe dipotso.

Ke mang yo o sa rateng bosa jo bo tsididi?

ga a rate bosa jo bo tsididi.

Ke goreng Amo a rata selemo?

Gonne o

Ke goreng Ati a rata dikgakologo?

Gonne o kgona go



Tiriso ya mafoko Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

tshameka	utlwa	gonne	dinotshe	thuma
tshola	batlwa	banna	dinoga	thiba
tshega	otlwa	nna	dinawa	thupa

Mafoko a
tlwaelo

tlaa
kgona
tshwanetse



A re kwaleng Ke setlha sefe se o se ratang thata?

Blank writing area with dashed lines for handwriting practice.



A re kwaleng Feleletsa mafoko a mme morago o a golaganye le setshwantsho se se nepagetseng.



tl__lase	__amaya	no__e	n__ga	__ua
----------	---------	-------	-------	------

Morutabana: Saena

Letha



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. Tlotlela tsala ya gago gore ke eng se o se ratang le se o sa se rateng ka ga setlha sengwe le sengwe. Bolelela tsala ya gago mefuta ya diaparo tse re tshwanetseng go di apara mo setlheng sengwe le sengwe. Bua gore ke eng o rialo.



Letlhabula



Selemo



Dikgakologo



Mariga



A re kwaleng

Bopa dipolelo di le 4. Thala mola go golaganya karolo e e mo lebokosong le le pinki le karolo e e nepagetseng mo lebokosong le le botala jwa tlhaga.

Ga ke rate mariga gonne

Nako e go jewang maungo kwa
masimong ke ya

Ke rata selemo gonne

Ka dikgakologo

letlhabula.

ke rata go thuma.

go tsididi thata.

matlhare a ditlhare a a
tlhotlhorega.



A re kwaleng

Jaanong kwala polelo ka ga setlha se o se ratang le ka ga setlha se o sa se rateng.



Ke rata

Ga ke rate



A re bueng

Tlotlela tsala ya gago ka ga go gola ga segwagwa go tloga ka lee, go ya go kwididi go ya go segwagwana se se nang le mogatla go fitlha ka segwagwa se segolo.



Boitumediso

Jaanong khalaria setshwantsho sa segwagwa.



Matshwao a bosa



Go letsatsi

Maru fale le fale

Pula e a na

Go maru

Pula ya matlakadibe

Go diphefo



A re bueng

Buisa tshate ya bosa, mme o bue gore go tlaa bo go sele jang letsatsi lengwe le lengwe.

Tshate ya maemo a bosa - Seetebosigo

Sontaga	Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano	Lamatlhatso

Letlha:



A re kwaleng

Kwala dikarabo tsa nngwe le nngwe ya dipotso tse.

Tšhate ya maemo a bosa ke ya kgwedi mang?	
Kgwedi e, e na le malatsi a le makae?	
Go letsatsi malatsi a le makae?	
Go tlaa bo go le maru fale le fale mo malatsing a le makae?	
Pula e ya go na malatsi a le makae?	
Pula ya matlakadibe e ya go na malatsi a le makae?	
Go tlaa foka diphefo malatsi a le makae?	



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

kgwedi	maru	mang	pula	phemo
kgwebo	more	eng	pelo	pholo
kgwela	gore	leng	pina	phulo



Mafoko a tlwaelo

tlaa kgona tshwanetse



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse. Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



Bosa

Morutabana: Saena

Letlha

Ditshate tsa maemo a bosa



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa maemo a bosa a gompiono.

Thala diaparo tse o tshwanetseng go di aparela maemo a bosa a gompiono.



A re kwaleng

Kwala leina la ngwana yo o mo phaposiborutelong ya gago le le simololang ka tlhaka e e fa thoko ga tlhaka nngwe le nngwe. Gakologelwa go simolola leina lengwe le lengwe ka tlhakakgolo.

B

L

D

M

G

T

H

S

R

K


Letha:



A re kwaleng

Tsenya matshwaopuiso mo dipolelong tse.

O tsenye ditlhakakgolo, dikhutlo kgotsa matshwao a potso.



ke rata go tshameka le jabu fa go le letsatsi

a o rata fa go le tsididi

letsatsi la botsalo la ga ati le ka kgwedi ya phukwi



A re kwaleng

Feleletsa tshate

ya maemo a bosa a gompieno.

Morago o tlatse maemo a bosa a malatsi a matlhano a a tlang.



Mosupologo



Blank writing box with a dashed line for handwriting practice.

Blank writing box with a dashed line for handwriting practice.

Blank writing box with a dashed line for handwriting practice.

Blank writing box with a dashed line for handwriting practice.

Blank writing box with a dashed line for handwriting practice.

Blank writing box with a dashed line for handwriting practice.

Morutabana: Saena

Letha



A re buiseng

Gompieno Jabu ga a tsoga.
O ne a robala a bo a robala.

Pule o ne a mo tlolela mme a
se ka a tsoga.



Mmaagwe Jabu o ne a mmolelela
gore a tsoge mo bolaong.

Jabu o ne a tabogela bese mme
ya mo sia.

O ne a tshwanela go ya sekolong
ka maoto.


Pule o ne a tsamaya nae.

O ne a tsena thari kwa sekolong.
Morutabana a mmotsa, "Ke nako
mang, Jabu?"



Letlha:

Ke nako mang jaanong?
Thala manakana mo tshupanakong



A re kwaleng

Buisa kgang e mme o arabe dipotso.

Ke goreng Jabu a ne a tsena thari kwa sekolong?

Gonne

Jabu o ne a ya sekolong ka eng?

O ne a ya

Ke goreng Jabu a ne a sa ye sekolong ka bese?

Gonne o



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

tsoga	robala	mme	nako
boga	robega	mmotsa	nama
loga	robedi	mmolelela	nae

8

Mafoko a
tlwaelo
tlaa
kgona
tshwanetse



A re kwaleng

Ke nako mang?

Morutabana: Saena




Letlha

Go bolela nako



A re kwaleng

Bolelela tsala ya gago gore lenaka le lekhutshwane le supile palo efe, le gore lenaka le leleele le supile palo efe.



Tlatsa diura le metsotso tse lenaka lengwe le lengwe le di supileng.

lenaka le lekhutshwane	lenaka le leleele	lenaka le lekhutshwane	lenaka le leleele	lenaka le lekhutshwane	lenaka le leleele	lenaka le lekhutshwane	lenaka le leleele




A re kwaleng


Thala manaka a tshupanako nngwe le nngwe.




ura ya bongwe



ura ya borataro



ura ya boraro




ura ya borobongwe

Letlha:



A re kwaleng

Tlatsa ka dipalo tse di tlogetsweng.



Ke tsoga ka ura ya _____.



Ke robala ka ura ya _____.




Sekolo se simolola ka ura ya _____.



Boitumediso




Tlatsa dinako mo tshupanakong e mme o bolelele tsala ya gago gore ke nako mang. Sega tshupanako go tswa mo tsebeng e e kwa morago ya buka mme o kgomaretse manaka mo go yona. Bontsha tsala ya gago dinako tse di farologaneng.



Morutabana: Saena

Letlha

121



A re buiseng

Jabu o tsoga ka ura ya borataro.



Jabu o palama bese ka ura ya bosupa.



Jabu o goroga mo gae ka ura ya bobedi.
 Jabu o ja ka ura ya borataro.
 Jabu o robala ka ura ya borobedi.



A re kwaleng Buisa kgang gape mme o arabe dipotso.

Jabu o tsoga ka nako mang?

O tsoga ka

Jabu o palama bese ya gagwe ka nako mang?

O palama bese ka

Jabu o robala ka nako mang?

O robala ka




Tiriso ya mafoko Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a 2 go kwala dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso.

nako	bosupa	tsoga	robala	gae
naga	bobedi	tsola	robega	gaetsho
lenaka	boraro	tsoma	robedi	yaeno

Mafoko a tswaelo

tsoga
ura
robala



A re kwaleng

Nako ke

O dira jalo ka nako mang?



A re kwaleng

Thala mola go golaganya ditshupanako tse di fa godimo le tse di ka fa tlase.



A re kwaleng

Kwala dinako, mme o thale manaka mo ditshupanakong go bontsha dinako tse di nepagetseng.

Ka nako mang	Nako mo tshupanakong	E kwale
Ke tsoga ka		
Ke ya sekolong ka		
Ke boela gae ka		
Ke ja ka		



A re direng



Bontsha dinako tse di farologaneng mo tlelokong e o segileng ya gago.

Letlha:



tshogile tshologa

pinkhi lonko

eng mang

tshega tshameka

senke tsoga

pula leng

tshola tshela

tsa tsamaya

pina pelo

na nama

dikausu maungo

pholo phefo

nako mmileng

ditau tlhageng

tsoga phulo

mmitisa mmona

ditlhare tlhatloga

loga boga

mmepe mmino

diatla diaparo

robega robala

mmila maabane

diane utlwa

mme robedi

jaaka maatla

batlwa otlwa

rake mmotsa

mongwe sengwe

gonne banna

bosi losi

bangwe wa

nna dinotshe

sosi esi

wela wena

thupa kgona

rosi tsosi

huhumela hutshe

kgora dillo

tuku kuku

hupa bolo

kgwedi kgwebo

dira fatuku

gaetsho bolo

kgwela maru

hira sira

bonala bolao

more gore

lloto lleme



Boitumediso



Lebelo la mafoko wena le ditsala tsa gago di le nne, mongwe

le mongwe wa lona a tlhophe tselana ya lebelo la gagwe. Jaanong dirisang tshupanako go bona gore go go tsaya nako e kae go buisetsa kwa godimo mafoko otlhe a a mo tselaneng ya gago. Lotlhe le ka simolola go buisa ka nako e le nngwe. Fetolang ditselana mme le taboge gape. Lekang go taboga mo ditselaneng tsotlhe mme o ikatise mo mabelong otlhe gore o tle o itekanele. Gakologelwa go tshwaya mafoko a a go emisitseng mo tselaneng ya gago gore o tle o a buise gape.



A re buiseng



Dikgang tsa Botsenwa

Gompiano ntšwa Pule, o ne a boa ka mmila wa Phaladi a ya kwa thabeng.

O ne a goa tsala ya gagwe gore e tsamaye le ena.

Pule o ne a apere jase e kgolo le hutshe gonne go ne go le tsididi thata.

O ne a boifa go **koafadiwa** ke serame.

Pule o ne a tsamaya le podi e go tweng Motheo le segwagwanyana se setala, e leng Fifi.

Ba palama **setlhoa** sa thaba jaaka batho ba loa.

Boobabedi, podi le segwagwanyana ba ne ba apere dijase le dihutshe tsa bona.

Ba ne ba boifa go **boa** ba gatsetse kwa thabeng.

Ba ne ba itumetse, mme ba sa itse gore ga go poa e se nang mosima.

Ba wela mo mosimeng ba sa o lemoge.

Lepodisi le ne la ba bona. La ba ntsha mo mosimeng, la ba naya borotho mme la ba busetsa kwa sekolong.

Letha:



A re kwaleng

Buisa kgang gape mme o arabe dipotso.

Pule o ne a ya kwa kae?

O ne a ya kwa

Pule o ne a tsamaya le mang?

O ne a tsamaya le

Ba ne ba apere eng?

Ba ne ba apere

Ke goreng Pule a ne a apere jase?

O ne a apere jase gone



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo.



Mafoko a tlwaelo

goa	boa	loa	koafala	poa	tlhoa
boka	bola	borotho	kgolo	roma	nosa

tthabeng
palama
itumetse



A re kwaleng

Ikatise go kwala ditlhaka tse.

Morago o kwale dipolelo mo bukeng ya gago ya dithutiso o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



Podi e apere jase.

Morutabana: Saena

Letha



A re bueng

Dikgang tsa Botsenwa

Bua ka ga dikgang tsa gago. Tlotlela ditsala tsa gago ka ga dikgang tsa gago. Bua gore ke dikgang dife tse o ka di kwalang mo lokwalodikgang lwa gago.



A re kwaleng

Kwala lokwalodikgang lwa gago.

Leina la lokwalodikgang lwa gago

Letlha

Dikgang tsa gago ke eng?

Morago go ne ga diragala eng?

Thala setshwantsho sa dikgang tsa gago.

Thanodi ya me

A
a

Blank writing area for uppercase A and lowercase a.

G
g

Blank writing area for uppercase G and lowercase g.

B
b

Blank writing area for uppercase B and lowercase b.

H
h

Blank writing area for uppercase H and lowercase h.

C
c

Blank writing area for uppercase C and lowercase c.

I
i

Blank writing area for uppercase I and lowercase i.

D
d

Blank writing area for uppercase D and lowercase d.

J
j

Blank writing area for uppercase J and lowercase j.

E
e

Blank writing area for uppercase E and lowercase e.

K
k

Blank writing area for uppercase K and lowercase k.

F
f

Blank writing area for uppercase F and lowercase f.

L
l

Blank writing area for uppercase L and lowercase l.

Thanodi ya me

M m			S s
N n			T t
O o			U u
P p			V v
Q q			W w
R r			X-Z x-z







